

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 128/23
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 565
Mjesto i datum: Nikšić, 01.12.2023. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23)) (u daljem tekstu: ZJN) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
radova za potrebe TE Pljevlja
Modernizacija parnog turbopostrojenja LMZ K-210-130-3**

Predmet nabavke se nabavlja:

- kao cjelina
 po partijama

1. POZIV ZA NADMETANJE¹

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
 - 2.1. Vrsta postupka,
 - 2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
 - 2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke²,
 - 2.4. Način nabavke:
 - Cjelina, po partijama,
 - Zajednička nabavka,
 - Centralizovana nabavka,
 - 2.5. Posebni oblik nabavke:
 - Okvirni sporazum,
 - Dinamički sistem nabavki,
 - Elektronska aukcija,
 - Elektronski katalog,
 - 2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
 - 2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 - 2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
 - 2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
 - 2.10. Rok važenja ponude,
 - 2.11. Garancija ponude

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE³

- 2.1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
- 2.2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora.
- 2.3. Prilog br.1 - Tehnička specifikacija za modernizaciju parnog turbopostrojenja LMZ K-210-130-3 objavljen je unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;
- 2.4. Prilog br.2 - Crteži i podaci o turbini LMZ K-210-130-3 se preuzimaju na klikom na link u nastavku:
<https://drive.google.com/drive/folders/1L1FeyPcNoSCvhmLymIqadUySHe7V2AoV?usp=sharing>.

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE⁴

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:⁵

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

kao cjelina

25.000.000,00 €

¹ Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

² U slučaju podjele predmeta nabavke po partijama i zaključivanja okvirnog sporazuma, podaci o procijenjenoj vrijednosti dati su i u dodatnim informacijama;

³ Podatke 2.1 i 2.2 iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

⁴ Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

⁵ Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA⁶

Zaključite se okvirni sporazum:

- ne
 da

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI ZAKLJUČUJU ZAJEDNIČKU NABAVKU

Nije primjenjivo.

PODACI O NARUČIOCIMA KOJI SU UKLJUČENI U CENTRALIZOVANU NABAVKU

Nije primjenjivo.

NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE AUKCIJE

Nije primjenjivo.

ELEKTRONSKI KATALOG

Nije primjenjivo.

PONUĐA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

- Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.
 Varijante ponude su dozvoljene.

REZERVISANA NABAVKA

- Da
 Ne

4. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ZJN zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ZJN;

⁶ Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ZJN ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna;

i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ZJN.

5. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za avansno plaćanje, u iznosu od 15 % ukupne ugovorene vrijednosti, koja će biti na snazi dok uplaćeni avans ne bude otplaćen, s tim što će se njen iznos smanjivati za iznos otplaćen od Izvođača. Dostavljanje validne Garancije za avansno plaćanje je uslov za avansno plaćanje.

Izvođač je dužan da 10 dana prije najavljene isporuke sirovih materijala u fabriku proizvođača dostavi naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za avansno plaćanje, u iznosu od 30 % ukupne ugovorene vrijednosti, koja će biti na snazi 5 dana duže od planiranog „FAT“ u prisustvu Naručioca. Dostavljanje validne Garancije za avansno plaćanje je uslov za plaćanje nakon isporuke sirovih materijala u fabriku proizvođača.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 10% vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.

Garancije, kao sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci, treba da budu izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori

Izvođač je dužan da radove, materijale i opremu koji su predmet Ugovora za modernizaciju parnog turbopostrojenja(turbina visokog pritiska (TVP) i turbina srednjeg pritiska (TSP) za TE Pljevlja, osigura do njihove pune vrijednosti u skladu sa uslovima za osiguranje objekata u montaži od svih rizika, i to od početka izvođenja radova, sa uključenjem pokrića za testni period u skladu sa testnim periodima predviđenim kroz termin plan projekta, i pokrićem garantnog perioda, kod odgovarajućeg Osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi Naručiocu 30 (trideset) dana prije početka izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora. Pokrićem treba da budu obuhvaćene i potencijalne štete na okolnoj imovini koja pripada ili je pod kontrolom osiguranika sa

limitom ne manjim od 500.000,00 eur. Izvođač je dužan da osigura predmetne radove, materijale i opremu i na lokaciji Izvođača na kojoj se izvodi predmetna adaptacija.

Polisom treba da budu obuhvaćene i potencijalne štete usljed gubitka ili oštećenja zbog loše tehničke dokumentacije, greške u materijalu ili rukovanju i izradi predmeta koji se montiraju ili njegovih djelova izvedenih prije početka montaže (Designer's risk).

Osiguranici po ovoj polisi treba da budu strane: Naručilac i Izvođač.

Učešće u šteti za ovo pokriće ne smije biti više od 10.000,00 eur po štetnom događaju.

Polisa osiguranja objekata u montaži od svih rizika treba da obuhvati, kroz posebnu sekciju iste, i pokriće odgovornosti Izvođača za štete pričinjene Naručiocu i trećim licima za štete usljed tjelesne povrede, bolesti ili smrti i/ili gubitaka ili oštećenja imovine, a koje nastanu u direktnoj vezi sa radovima montaže i koje se dogode na ili u neposrednoj blizini gradilišta tokom perioda pokrića. Limit pokrića odgovornosti ne smije biti manji od 200.000,00 eur po štetnom događaju i ukupno za period trajanja osiguranja, a učešće u šteti ne smije biti više od 2.500,00 eur po štetnom događaju. Polisa treba da obuhvati čitav period trajanja radova. Pokriće treba da obuhvati i uzajamnu odgovornost, tj. pokriće po polisi za odgovornost prema trećim licima treba da važi za sve osigurane strane navedene u polisi isto kao da je posebna polisa izdata svakoj strani ponaosob.

Pokriće treba da obuhvati i odgovornost poslodavca prema zaposlenima (Employers Liability) za sve tjelesne povrede, bolesti ili smrti radnika izvođača radova, Naručioca ili bilo koje druge firme koja ima veze s projektom demontaže i montaže kao i svih drugih lica angažovanih na projektu. Limit pokrića odgovornosti poslodavca ne smije biti manji od 100.000,00 eur po štetnom događaju i ukupno za period trajanja osiguranja.

Izvođač je dužan da najmanje 30 (trideset) dana prije početka izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora zaključi Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima iz vršenja ugovorenih poslova i da Naručiocu preda primjerak predmetne polise osiguranja, koja će važiti za period izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora. Limit pokrića predmetne polise ne smije da bude manji od 500.000,00 eur po štetnom događaju i ukupno za period osiguranja, a učešće u šteti ne smije da bude veće od 5.000,00 eur po štetnom događaju. Predmetna polisa osiguranja mora da bude polisa koja se odnosi na konkretan projekat i to mora biti navedeno u samoj polisi. Polisom treba da bude pokrivena profesionalna odgovornost Izvođača radova. Obim pokrića predmetne polise treba da obuhvati štete na licima, štete na objektima i finansijski gubitak. Osiguranje od profesionalne odgovornosti ugovoreno u državi sjedišta stranog lica iz potpisnice EEP, priznaje se, ako to osiguranje pokriva štetu koja može biti prouzrokovana u Crnoj Gori.

Izvođač će snositi troškove osiguranja robe za vrijeme transporta u vrijednosti od 110% vrijednosti iste, za svu robu koja je predmet javne nabavke, od svih transportnih rizika (AAR) i sa uključenjem rizika svih utovara, istovara i pretovara. Primjerke polisa osiguranja robe u transportu Izvođač dostavlja Naručiocu najmanje 7 (sedam) dana prije planiranog datuma transporta.

Opšta napomena za polise osiguranja:

Ako Izvođač ne preda Naručiocu tražene polise osiguranja u predviđenim rokovima, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje Ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Na zahtjev Naručioca, tokom trajanja osiguravajućih pokrića, Izvođač je dužan da dostavi bilo koji traženi dokument ili potvrdu u vezi sa osiguravajućim pokrićima uključujući i dokaze o plaćenim premijama, potvrdama o aktivnim osiguravajućim pokrićima i slično u roku od 7 dana od isticanja zahtjeva Naručioca.

Ukoliko se rokovi za izvođenje radova produže, Izvođač je dužan da produži osiguravajuća pokrića najkasnije 15 (petnaest) dana prije roka isteka svake pojedinačne polise.

6. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene, kvaliteta i roka isporuke

1. Ponude po potkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **85**

Broj bodova po potkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min}/C_p) \times 85$$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,

C_{\min} – najniža ponuđena cijena,

C_p – ponuđena cijena,

85 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po potkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po potkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom potkriterijumu je **15**

Broj bodova za ovaj potkriterijum određuje se po formuli:

$$K = B_1 + B_2$$

gdje je:

K – broj bodova za kvalitet,
B₁ – efikasnost turbine visokog pritiska,
B₂ – efikasnost turbine srednjeg pritiska;

B (kvalitet) = B₁+B₂= 7,5+7,5 = 15 bodova

B₁ – efikasnost turbine visokog pritiska – 7,5 bodova – na osnovu dostavljenog HB dijagrama ponuđača

Minimalni stepen korisnosti koji može biti ponuđen za TVP je 87%. Ako ponuđač nudi manji stepen korisnosti ponuda će se smatrati neispravnom.

B₂ – efikasnost turbine srednjeg pritiska – 7,5 bodova – na osnovu dostavljenog HB dijagrama ponuđača. Minimalni stepen korisnosti koji može biti ponuđen za TSP je 92,5%. Ako ponuđač nudi manji stepen korisnosti ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđači koji dostave HB dijagram i ponude stepen korisnosti TVP ≥ 87% i stepen korisnosti TSP ≥ 92.5% boduju se po formuli:

$$B_1 = \frac{\text{ponuđena korisnost TVP}-87}{\text{max.ponuđena korisnost TVP}-87} * 7,5 \quad B_2 = \frac{\text{ponuđena korisnost TSP}-92,5}{\text{max.ponuđena korisnost TSP}-92,5} * 7,5$$

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C+K) će biti izabran kao prvorangirani.

7. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na:

- crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
- engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na HB dijagram za proračun efikasnosti turbine visokog pritiska i efikasnosti turbine srednjeg pritiska.

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 12.01.2024. godine do 10 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 12.01.2024. godine u 10 sati.

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da Garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju Garancije ponude, a da original Garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa za dostavljanje Garancije ponude je:

- neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 7 do 15 sati, zaključno sa danom 12.01.2024. godine do 10 sati.

Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

9. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE⁷

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci.“

10.TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

- ne
 da

11.UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

12.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja premije na osiguranje.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

⁷ Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač), pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:⁸

Ugovorna kazna i naknada štete

Ako Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovoreni rok za završetak demontažno-montažnih radova dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) po stopi od 2 ‰ (promila) za svaki dan kašnjenja na ugovorenu vrijednost.

Ukoliko Izvođač ne isporuči opremu do 01.07.2025.god, Izvođač plaća Naručiocu, ugovornu kaznu (penale) po stopi od 2 ‰ (promila) za svaki dan kašnjenja u odnosu na **novi** utvrđeni rok za izvođenje demontažno-montažnih radova, **koji odredi Naručilac**.

Iznos ugovorne kazne (penali) za kašnjenje iz prethodnog stava ne može preći 10 ‰ ukupne vrijednosti Ugovora.

U slučaju da radovi ne budu završeni ni nakon isteka roka u kojem Izvođač izvodi radove uz plaćanje penala, Naručilac i Izvođač će zajednički ugovoriti novi rok završetka radova, koji ne može biti duži od 30 dana, nakon čega se, u slučaju ne završetka radova, Naručilac stiče pravo na jednostrani raskid, sa pravima opisanim u tački o raskidu.

Ako se nakon sprovedenog garancijskog ispitivanja ispostavi da Izvođač nije ispunio ponuđene stepene korisnosti za TVP i TSP iz Ponude Izvođača br. od..... Naručilac neće isplatiti poslednju uplatu (10% ugovorene vrijednosti) i aktiviraće garanciju za dobro izvršenje posla.

Prije aktiviranja garancija Naručilac će dati Izvođaču jednu mogućnost (jedan pokušaj) da izvrši popravke i ponovi testiranje, ali u terminu redovnog zastoja TE Pljevlja koji odredi Naručilac. Ako nakon ponovnog testiranja efikasnost HP i IP modula ne dostigne garantovani nivo, Naručilac ima pravo da aktivira garancije. Troškove ponovnog testiranja snosi Izvođač.

Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač nema prava da se poziva na eventualna kašnjenja Naručioca, Stručnog tima, i/ili drugih lica angažovanih od strane Naručioca osim u slučaju opravdanog kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa ovim ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po ovom ugovoru.

Ugovorom će se isključiti primjena pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ugovora ili od garancije

⁸ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

za dobro izvršenje ugovora, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvršenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču, a sve o trošku Izvođača.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorne i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi sa ugovorom ne može biti veća od 100% ugovorene cijene, odnosno u slučaju raskida Ugovora Izvođač ima pravo na do tada naplaćene iznose, uz obavezu da snosi troškove završetka radova koje će organizovati Naručilac, ali najviše do 100 % vrijednosti ugovora. Međutim, niti jedna Ugovorna strana ne snosi odgovornost za bilo koji indirektni gubitak ili štetu, koji mogu pretrpjeti Naručilac ili Izvođač u vezi s Ugovorom, osim ako važećim odredbama mjerodavnog prava nije drugačije utvrđeno.

Ograničenja odgovornosti iz prethodnog stava se neće primjenjivati ukoliko je šteta nastala kao rezultat namjere ili grube nepažnje Izvođača.

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja ugovora i polise osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Izvođač nema pravo na bonus za ranije izvršenje radova.

Šteta prema trećim licima

Naručilac i Izvođač će obešteti jedan drugoga od i u odnosu na potraživanja trećeg lica, zbog lične povrede ili štete na materijalnoj imovini trećeg lica, u mjeri kojoj je ista uzrokovana stepenom krivice Naručioca ili Izvođača u vezi sa Ugovorom. Ukoliko je povreda ili šteta uzrokovana zajedničkom ili istovremenom krivicom Naručioca i Izvođača, gubitak ili trošak snosi svaka strana srazmjerno stepenu njene krivice. Za potrebe obaveze obeštećenja od strane Izvođača, nijedan dio opreme ili mjesta rada se ne smatra vlasništvom trećeg lica.

Obaveze Naručioca i Izvođača tokom realizacije Ugovora

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove realizuje na način i u rokovima definisanim Tenderskom dokumentacijom broj: 128/23 od 01.12.2023 godine, prihvaćenom ponudom Izvođača i ugovorom;

- da u toku izrade projekta omogući Stručnom timu da vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izrađenog projekta, te da u tom cilju obezbijedi Naručiocu najmanje jedanput petnaestodnevno na uvid u projekat svih faza;
- da dostavi Stručnom timu projekat na odobrenje;
- da postupi po svim eventualnim primjedbama Stručnog tima, u primjerenom roku koji mu ovaj odredi, a u cilju otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izradi projekta;
- da za potrebe urednog i blagovremenog izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika, prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova, te da na mjest rada dopremi potrebnu mehanizaciju i opremu za završetak radova;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike, kao i da izvrši potrebne medicinske preglede radnika i obuku za bezbjedan rad u termoenergetskim postrojenjima,
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu radnjama ili propustima Izvođača u toku izvršenja Ugovora;
- da primijeni mjere zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, kako ne bi došlo do povrede, tj. nesreće na radu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da se tokom izvođenja radova pridržava važećih mjera zaštite životne sredine;
- da prilikom izvođenja radova obezbijedi dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala i opreme, u skladu sa propisanim tehničkim propisima i standardima;
- da po završetku radova dostavi izjavu da su radovi izvedeni u skladu sa projektom.

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni tim na čelu sa Menadžerom projekta koji će vršiti odobrenje projekta i vršiti nadzor nad izvođenjem radova;
- da imenuje ovlašćene predstavnike koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao radi izvođenja radova, koji se izvode na lokaciji Naručioca;
- da imenuje Komisiju za primopredaju;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;
- da obezbijedi električnu energiju i tehničku vodu;
- da uredno vrši plaćanja prema Izvođaču, prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno ugovorom.

Stručni tim

Stručni tim Naručioca vršiti kontrolu i odobrenja projekta.

Stručni tim treba da dostavi izvještaj o izvršenoj kontroli nakon što je Izvođač dostavi projekat. Nakon što primi izvještaj, Izvođač je dužan da u roku od dva dana od

dobijanja izvještaja o izvršenoj kontroli, postupi po osnovanim primjedbama Stručnog tima i izmijenjeni projekat dostavi na ponovnu kontrolu. Nakon dostavljanja pozitivnog izvještaja projekat će se smatrati odobrenim.

Stručni tim Naručioca će vršiti nadzor nad izvođenjem radova.

Stručni tim ovlašten je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema odobrenom projektu, da vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa, kontrolu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, i da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova.

Stručni tim nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog tima i njegovi eventualni propusti u vršenju nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni tim ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog tima, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni tim će radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog tima obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ukoliko se između Stručnog tima i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih radova, ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni tim je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni u primjerenom roku, koji mu odredi Stručni tim.

Osoblje izvođača

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvođača, u tom slučaju, Izvođač će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa stepenom školske spreme, zvanjem i iskustvom na nivou onih koji posjeduju lice čija se zamjena zahtijeva.

Izvođač nema pravo da zahtijeva pokrivanje bilo kakvih dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Izvođač i njegovo osoblje se obavezuju da u toku važenja Ugovora, kao i u roku od 2 (dvije) godine po njegovom isteku, ne iznose finansijske podatke kao i podatke od bitnog značaja za tehničko-tehnološki proces u vezi predmeta Ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Ako strane ugovora sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora i koja su dospjela na dan zaključenja predmetnog sporazuma o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. Raskid ugovora stupa na snagu 15-tog dana od dana prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ovaj ugovor raskida.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23).

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen ovim ugovorom.

Naručilac ima pravo da:

- a. obavijesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b. obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c. primi/odbije od iznosa faktura ili drugih sredstava obezbjeđenja nadoknadu od Izvođača za svu direktnu štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvođaču.

Zaštita na radu

Izvođač je odgovoran za bezbjednost mjesta rada i dužan je da obezbijedi, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama. Izvođač je odgovoran za bezbjednost u zoni izvođenja radova koji su predmet nabavke, a ne za čitavi prostor termoelektrane.

Naručilac i Izvođač se obavezuju da u trenutku potpisivanja Ugovora, istovremeno potpišu i Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu.

Naručilac će održavati bezbedne uslove rada na mjestu rada, uključujući, bez ograničenja, sprovođenje odgovarajućih procedura u vezi sa opasnim materijama, ulaskom u ograničeni prostor i uključivanjem i isključivanjem energetskih sistema (električnih, mehaničkih i hidrauličkih) korišćenjem bezbednih i efikasnih procedura blokade/obeležavanja („LOTO“) uključujući fizički LOTO ili zajednički ugovoreni alternativni metod.

Naručilac će blagovremeno obavestiti Izvođača u pisanom obliku o svim primenljivim zahtevima i procedurama specifičnim za lokaciju, a vezanim za zdravlje, bezbednost, sigurnost i životnu sredinu. Bez ograničavanja odgovornosti Naručioca prema ovom članu, Izvođač ima pravo, ali ne i obavezu da, povremeno, pregleda i kontroliše važeću dokumentaciju o zdravlju, bezbednosti, sigurnosti i zaštiti životne sredine, kao i procedure i uslove na Lokaciji.

Ako su, prema razumnom mišljenju Izvođača, zdravlje, bezbednost ili sigurnost osoblja ili lokacije ugroženi usled bezbednosnih rizika, terorističkih dejstava ili pretnji, prisustva ili pretnje izlaganja opasnim materijama ili nebezbednih uslova rada, Izvođač može, pored drugih prava ili pravnih lekova koji su mu dostupni, evakuisati deo ili celokupno svoje osoblje sa Lokacije, obustaviti izvršenje celog ili bilo kog dela Ugovora i/ili radove obavljati ili nadgledati daljinski. Svaki takav događaj će se smatrati za događaj koji opravdava neizvršenje. Naručilac će u slučaju evakuacije usled takvih okolnosti pružiti svoju razumnu pomoć.

Naručilac će medicinske objekte i resurse na svojoj lokaciji staviti na raspolaganje osoblju Izvođača kome je potrebna medicinska pomoć.

Izvođač nema nikakvu odgovornost ili obavezu za postojeće stanje opreme Naručioca ili mjesta rada. Prije nego što Izvođač započne bilo kakve radove na Lokaciji, Naručilac će obezbijediti dokumentaciju koja identifikuje prisustvo i stanje bilo kog opasnog materijala koji postoji na ili oko opreme Naručioca ili na mjestu rada, a koji Izvođač može uočiti prilikom sprovođenja aktivnosti po Ugovoru. Naručilac će Izvođaču objelodaniti podatke o industrijskoj higijeni i praćenju stanja životne sredine u vezi sa uslovima koji mogu uticati na rad Izvođača ili osoblje na mjestu rada. Naručilac će obavestiti Izvođača o promenama tih uslova.

Izvođač će obavestiti Naručioca ako sazna za sledeće: (i) uslovi na lokaciji koji se materijalno razlikuju od onih koje je Naručilac prijavio, ili (ii) prethodno nepoznati fizički uslovi na lokaciji koji se materijalno razlikuju od onih na koje se obično nailazi i koji su opšte priznati kao svojstveni za radove vrste predviđene Ugovorom. Ako bilo koji od ovih uslova dovede do povećanja troškova Izvođača ili vremena potrebnog za obavljanje bilo kog dijela radova po Ugovoru, biće izvršeno pravično prilagođavanje cijene i plana radova.

Naručilac će obešteti Izvođača za bilo koja i sva potraživanja, štete, gubitke i troškove koji proizlaze iz ili se odnose na bilo koje opasne materije (i) koje su ili su bile prisutne na ili oko opreme Naručioca ili na ili oko mjesto rada pre početka rada Izvođača, (ii) kojima Naručilac ili zaposleni, agenti, izvođači ili podizvođači Naručioca nepravilno rukuju ili ih nepravilno odlažu, ili (iii) koje druga lica, koja nisu Izvođača, donesu, generišu, proizvode ili puštaju na Lokaciju.

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Izvođač je dužan da preuzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast, u odnosu na njegov obim radova.

Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine i propisanih ekoloških standarda, Izvođač je dužan da bez odlaganja obavijestiti Naručioca, koji je dužan da preuzme aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu dovede u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.

U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiću isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiću isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne

sredine usljed izvođenja radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok.

Ako Izvođač naiđe na opasne materijale u opremi Naručioca ili na mjestu izvođenja radova koji zahtevaju posebno rukovanje ili odlaganje, Izvođač nije u obavezi da nastavi rad pod uticajem opasnih uslova, već je dužan da o tome obavijesti Naručioca, koji će eliminisati opasne uslove u skladu sa važećim zakonima i propisima kako bi Izvođačev rad prema ugovoru mogao bezbedno da se nastavi, a Izvođač će imati pravo na produžetak ugovorenih rokova za period koji je bio potreban Naručiocu za eliminaciju opasnih uslova.

Naručilac će na odgovarajući način skladištiti, transportovati i odlagati sve opasne materije unesene, proizvedene ili nastale tokom rada.

Viša sila

Viša sila predstavlja izuzetan događaj ili okolnost koja je van kontrole ugovornih strana, protiv koje ta strana objektivno nije mogla da se obezbijedi prije zaključenja ugovora, koju po njenom nastanku ta strana objektivno nije mogla da izbjegne ili savlada i koja se u bitnoj mjeri ne može pripisati drugoj strani.

Viša sila se, pored ostalog, odnosi na sljedeće izuzetne događaje ili okolnosti: rat, neprijateljstva, invaziju, djelovanje stranih neprijatelja, pobunu, terorizam, revoluciju, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili građanski rat, metež, nemir, nered, štrajk, ili onemogućavanje radnicima prilaza svojim radnim mjestima, ukoliko se ne radi o radnicima izvođača ili podizvođača, municiju, eksplozivna sredstva, jonizujuća zračenja ili radioaktivno zagađenje, ako se to ne može pripisati Izvođačevom korišćenju municije, eksploziva, zračenja ili radioaktivnosti i elementarne nepogode, kao što su zemljotresi, uragani, tajfuni, vulkanska aktivnost, poplave.

U slučaju da neka strana bude spriječena višom silom da izvršava svoje ugovorne obaveze, obavještava drugu stranu o događaju ili okolnosti koje predstavljaju višu silu i navodi obaveze koje ne može ili neće moći da izvršava. Obavještenje se podnosi bez odlaganja, odnosno odmah kada je dotična strana saznala ili trebala da sazna za takav događaj ili okolnost koji predstavlja višu silu.

Po podnošenju obavještenja, pogođena strana se oslobađa od izvršavanja obaveza iz prethodnog stava za svo vrijeme spriječenosti usljed dejstva više sile.

Ugovorne strane se obavezuju da zastoje u izvršavanju ugovora bude sveden na minimum, kao i da drugu stranu obavijesti o prestanku dejstva više sile na nju.

Ukoliko je izvođenje praktično svih radova koji su u toku onemogućeno u neprekidnom trajanju od 60 (šesdeset) dana usled djelovanja više sile, o čemu je dato obavještenje u skladu sa ovim stavom, ili u višekratnim periodima u ukupnom trajanju od preko 90 (devedeset) dana usled djelovanja iste više sile, tada svaka od Ugovornih strana ima pravo da drugoj Ugovornoj strani pošalje obavještenje o raskidu ugovora. U tom slučaju, raskid stupa na snagu 15 (petnaest) dana od datuma obavještenja o raskidu ugovora.

Nakon raskida, Naručilac utvrđuje vrijednost izvedenih radova i izdaje situaciju koja sadrži:

- a. iznose koji su plativi za sve izvedene i odobrene radove čija je cijena navedena u ugovoru, do momenta raskida ugovora,
- b. troškove materijala naručenog za potrebe radova i koji je isporučen za Izvođača ili čiju je isporuku Izvođač obavezan da prihvati: ovi materijali postaju vlasništvo (i odgovornost) Naručioca kada Naručilac izvrši plaćanje za njih, a Izvođač ih stavi na raspolaganje Naručiocu.
- c. bilo koji drugi trošak ili obaveza koji je u datim okolnostima razumno nastao od strane Izvođača u očekivanju završetka radova;
- d. troškovi uklanjanja privremenih radova i opreme Izvođača sa lokacije i vraćanje istih na poslove Izvođača u njegovoj zemlji (ili na bilo koje drugo odredište bez većih troškova);
- e. troškovi za repartiraciju Izvođačevog osoblja i radne snage povezanih u potpunosti sa radovima do dana raskida.

U slučaju raskida Izvođač nema prava da zahtjeva isplatu dobiti izgubljene zbog raskida, režijskih troškova, odnosno druge šteta koju je pretrpeo usljed i/ili kao posljedicu raskida ugovora.

Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Ugovor predstavlja celokupan sporazum između ugovornih strana. Nijedna usmena ili pisana izjava ili garancija koja nije sadržana u Ugovoru neće biti obavezujuća ni za jednu ugovornu stranu. Prava i obaveze Naručioca i Izvođača koji proizilaze iz ili se odnose na opremu i/ili radove izvršene po Ugovoru ograničeni su na prava i obaveze navedene u Ugovoru. Nijedna izmjena, dopuna, ukidanje ili odricanje neće biti obavezujući ni za jednu ugovornu stranu osim ukoliko je u pisanom obliku ugovoreno drugačije.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

13.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 ZJN.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

14. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-9349
Mjesto i datum: Nikšić, 01.12.2023.godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 011/23),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke pod rednim brojem 565 iz Plana javne nabavke za 2023. godinu za nabavku radova za potrebe TE Pljevlja: Modernizacija parnog turbopostrojenja LMZ K-210-130-3
nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Nikola Rovčanin

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

Predsjedavajući član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Andrija Lazović
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Ljubiša Janković
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirko Mazalica
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragan Babić
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Veselin Sekulić
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dejan Mazalica
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mladen Joksović
s.r.

15. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u roku od 20 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.